

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бетонская средняя общеобразовательная школа им.Е.С.Сивцева – Таллан Бюрэ» муниципального образования «Намский улус» Республики Саха (Якутия)



Саха Өрөспүүбүлүкэтин Нам улууһа муниципальнай тэриллии иһинэн муниципальнай уопсай үөрэхтээһин дьаһалтата «Е.С.Сивцев – Таллан Бурэ аатынан Бетун орто уопсай үөрэхтээһин оскуолата»

ПРИКАЗ

678396 Намский улус с. Бютяй-Юрдя,
ул. Школьная 4 телефон (841162) 23-5-41
Электронная почта: betun1@yandex.ru

678396 Нам улууһа Бүтэй-Үрдэ нэһ.
Школьной уул. 4 телефон: (841162) 23-5-41
Электроннай почта: betun1@yandex.ru

№ 01-10/148

от «25» марта 2020г.

Об удаленной работе лиц старше 60 лет

На основании протокола совещания при Главе МО «Намский улус» от 25.03.2020г, приказа МКУ «Управление образования МО «Намский улус» РС(Я) от 25 марта 2020г №01-08/266 в целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории муниципального образования «Намский улус», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 30 марта 2020 года обеспечить удаленный режим работы для работников старше 60 лет до особого распоряжения;
2. Провести инструктажи с дистанционными (удаленными) работниками согласно приложения №2 к приказу МКУ «Управление образования МО «Намский улус» РС(Я)» от 20 марта 2020 года №01-08/256 «Об удаленной работе в стационарных рабочих местах работников» и письму МКУ «Управление образования МО «Намский улус» РС(Я)» от 23 марта 2020г №03-390 «Об удаленной работе»;
3. Перейти на электронное взаимодействие с работниками старше 60 лет;
4. Установить строгий контроль за состоянием исполнительской дисциплины;
5. Предупредить работников о персональной ответственности за соблюдение сроков исполнения поручений;
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор:



Р.А.Заровняев

С приказом ознакомлен (а):

Кривош
01.08/2020
01.08.20



Муниципальное казенное учреждение «Управление образования муниципального образования «Намский улус» Республики Саха (Якутия)»

«Саха өрөспүбүлүкэтин «Нам улууһа» муниципальной тэриллин үөрбүн управлениета» муниципальной казеннай тэрилтэ

ПРИКАЗ

678380 РС (Я), Намский улус, с. Намцы, ул. Батыя Файзулина, 3

№ 01-08/266

25 марта 2020 года

Об удаленной работе лиц старше 60 лет

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования «Намский улус», на основании протокола совещания при Главе МО «Намский улус» от 25.03.2020 г. с МКУ «Управление образования МО «Намский улус» РС(Я)» и руководителями дошкольных образовательных организаций МО «Ленский наслег», приказываю:

1. С 30 марта 2020 года образовательным организациям обеспечить удаленный режим работы для работников старше 60 лет до особого распоряжения.
2. Руководителям образовательных организаций:
 - 2.1. Провести инструктажи с дистанционными (удаленными) работниками согласно приложения 2 к приказу МКУ «Управление образования МО «Намский улус» РС(Я)» от 20 марта 2020 года № 01-08/256 «Об удаленной работе и работе в стационарных рабочих местах работников» и письму МКУ «Управление образования МО «Намский улус» РС(Я)» от 23 марта 2020 года № 03/390 «Об удаленной работе».
 - 2.2. Перейти на электронное взаимодействие с работниками старше 60 лет.
 - 2.3. Установить строгий контроль за состоянием исполнительской дисциплины.
 - 2.4. Предупредить работников о персональной ответственности за соблюдение сроков исполнения поручений.
3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника МКУ «Управление образования МО «Намский улус» РС(Я)» Поротову С.С.

Начальник

Е.В. Ядрева